विकिस्रोतः

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/ഉത്തരഭാഗഃ/അധ്യായഃ 21 ഭണ്ഡാസുരാഹങ്കാരഃ

ആകർണ്യ ലലിതാദേവ്യാ യാത്രാനിഗമനിസ്വനമ് .
മഹാന്തം ക്ഷോഭമായാതാ ഭണ്ഡാസുരപുരാലയാഃ .. 3,21.1 ..

യത്ര ചാസ്തി ദുരാശസ്യ ഭണ്ഡദൈത്യസ്യ ദുർധിയഃ .
മഹേന്ദ്രപർവതോപാന്തേ മഹാർണവതടേ പുരമ് .. 3,21.2 ..

തത്തു ശൂന്യകനാമ്നൈവ വിഖ്യാതം ഭുവനത്രയേ .
വിഷങ്ഗാഗ്രജദൈത്യസ്യ സദാവാസഃ കിലാഭവത് .. 3,21.3 ..

തസ്മിന്നേവ പുരേ തസ്യ ശതയോജനവിസ്തരേ .
വിത്രേസുര സുരാഃ സർവേ ശ്രീദേവ്യാഗമസംഭ്രമാത് .. 3,21.4 ..

ശതയോജനവിസ്തീർണം തത്സർവം പുരമാസുരമ് .
ധൂമൈരിവാവൃതമഭൂദുത്പാതജനിതൈർമുഹുഃ .. 3,21.5 ..

ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/ഉത്തരഭാഗഃ

1. അധ്യായഃ 1
2. അധ്യായഃ 2
3. അധ്യായഃ 3
4. അധ്യായഃ 4
5. അധ്യായഃ 5
6. അധ്യായഃ 6
7. അധ്യായഃ 7
8. അധ്യായഃ 8
9. അധ്യായഃ 9
10. അധ്യായഃ 10
11. അധ്യായഃ 11
12. അധ്യായഃ 12
13. അധ്യായഃ 13
14. അധ്യായഃ 14
15. അധ്യായഃ 15
16. അധ്യായഃ 16
17. അധ്യായഃ 17
18. അധ്യായഃ 18
19. അധ്യായഃ 19
20. അധ്യായഃ 20
21. അധ്യായഃ 21
22. അധ്യായഃ 22
23. അധ്യായഃ 23
24. അധ്യായഃ 24
25. അധ്യായഃ 25

അകാല ഏവ നിർഭിന്നാ ഭിത്തയോ ദൈത്യപത്തനേ .
ധൂർണമാനാ പതന്തി സ്മ മഹോൽകാ ഗഗനസ്ഥലാത് .. 3,21.6 ..

ഉത്പാതാനാം പ്രാഥമികോ ഭൂകംപഃ പര്യവർതത .
മഹീ ജജ്വാല സകലാ തത്ര ശൂന്യകപത്തനേ .. 3,21.7 ..

അകാല ഏവ ഹൃത്കംപം ഭേജുർദൈത്യപുരൗകസഃ .
ധ്വജാഗ്രവർതിനഃ കങ്കഗൃധ്രാശ്ചൈവ ബകാഃ ഖഗാഃ .. 3,21.8 ..

ആദിത്യമണ്ഡലേ ദൃഷ്ട്വാദൃഷ്ട്വാ ചക്രന്ദുരുച്ചകൈഃ .
ക്രവ്യാദാ ബഹവസ്തത്ര ലോചനൈർനാവലോകിതാഃ .. 3,21.9 ..

മുഹുരാകാശവാണീഭിഃ പരുഷാഭിർബഭാഷിരേ .
സർവതോ ദിക്ഷുദൃശ്യന്തേ കേതവസ്തു മലീമസാഃ .. 3,21.10 ..

ധൂമായമാനാഃ പ്രക്ഷോഭജനകാ ദൈത്യരക്ഷസാമ് .
ദൈത്യസ്ത്രീണാം ച വിഭ്രഷ്ടാ അകാലേ ഭൂഷണസ്രജഃ .. 3,21.11 ..

ഹാഹേതി ദൂരം ക്രന്ദന്ത്യഃ പര്യശ്രു സമരോദിഷുഃ .
ദപണാനാം വർമണാം ച ധ്വജാനാം ഖഡ്ഗസംപദാമ് .. 3,21.12 ..

മണീനാമംബരാണാം ച മാലിന്യമഭവന്മുഹുഃ .
സൗധേഷു ചന്ദ്രശാലാസു കേലിവേശ്മസു സർവതഃ .. 3,21.13 ..

അട്ടാലകേഷു ഗോഷ്ഠേഷു വിപണേഷു സഭാസു ച .
ചതുഷ്കികാസ്വലിങ്ഗേഷു പ്രഗ്രീവേഷു വലേഷു ച .. 3,21.14 ..

26. അധ്യായഃ 26
27. അധ്യായഃ 27
28. അധ്യായഃ 28
29. അധ്യായഃ 29
30. അധ്യായഃ 30
31. അധ്യായഃ 31
32. അധ്യായഃ 32
33. അധ്യായഃ 33
34. അധ്യായഃ 34
35. അധ്യായഃ 35
36. അധ്യായഃ 36
37. അധ്യായഃ 37
38. അധ്യായഃ 38
39. അധ്യായഃ 39
40. അധ്യായഃ 40
41. അധ്യായഃ 41
42. അധ്യായഃ 42
43. അധ്യായഃ 43
44. അധ്യായഃ 44

സർവതോഭദ്രവാസേഷു നന്ദ്യാവർതേഷു വേശ്മസു .
വിച്ഛന്ദകേഷു സംക്ഷുബ്ധേഷ്വവരോധനപാലിഷു .
സ്വസ്തികേഷു ച സർവേഷു ഗർഭാഗാരപുടേഷു ച .. 3,21.15 ..

ഗോപുരേഷു കപാടേഷു വലഭീനാം ച സീമസു .
വാതായനേഷു കക്ഷ്യാസു ധിഷ്ണ്യേഷു ച ഖലേഷു ച .. 3,21.16 ..

സർവത്ര ദൈത്യ നഗരവാസിഭിർജനമണ്ഡലൈഃ .
അശ്രൂയന്ത മഹാഘോഷാഃ പരുഷാ ഭൂതഭാഷിതാഃ .. 3,21.17 ..

ശിഥിലീ സവതോ ജാതാ ഘോരപർണാ ഭയാനകാ .
കരടൈഃ കടുകാലാപൈർവലോകി ദിവാകരഃ .
ആരാവിഷു കരോടീനാം കോടയശ്ചാപതൻഭുവി .. 3,21.18 ..

അപതന്വേദിമധ്യേഷു ബിന്ദവഃ ശോണിതാംഭസാമ് .
കേശൗഘകാശ്ച നിഷ്പേതുഃ സർവതോ ധൂമധൂസരാഃ .. 3,21.19 ..

ഭൗമാന്തരിക്ഷദിവ്യാനാമുത്പാതാനാമിതി വ്രജമ് .
അവലോക്യ ഭൃശം ത്രസ്താഃ സർവേ നഗരവാസിനഃ .
നിവേദയാമാസുരമീ ഭണ്ഡായ പ്രഥിതൗജസേ .. 3,21.20 ..

സ ച ഭണ്ഡഃ പ്രചണ്ഡോത്ഥൈസ്തൈരുത്പാതകദംബകൈഃ .
അസംജാതധൃതിഭ്രംശോ മന്ത്ര സ്ഥാനമുപാഗമത് .. 3,21.21 ..

മേരോരിവ വപുർഭേദം ബഹുരത്നവിചിത്രിതമ് .
അധ്യാസാമാസ ദൈത്യേന്ദ്രഃ സിംഹാസനമനുത്തമമ് .. 3,21.22 ..

സ്ഫുരന്മുകുടലഗ്നാനാം രത്നാനാം കിരണൈർഘനൈഃ .
ദീപയന്നഖിലാശാന്താനദ്യുതദ്ദാനവേശ്വരഃ .. 3,21.23 ..

ഏകയോജനവിസ്താരേ മഹത്യാസ്ഥാനമണ്ഡപേ .
തുങ്ഗസിംഹാസനസ്ഥം തം സിഷേവാതേ തദാനുജൌ .. 3,21.24 ..

വിശുക്രശ്ച വിഷങ്ഗശ്ച മഹാബലപരാക്രമൗ .
ത്രൈലോക്യകണ്ടകീഭൂതഭുജദണ്ഡഭയങ്കരൗ .. 3,21.25 ..

അഗ്രജസ്യ സദൈവാജ്ഞാമവിലങ്ഘ്യ മുഹുർമുഹുഃ .
ത്രൈലോക്യവിജയേ ലബ്ധം വർധയന്തൗ മഹദ്യശഃ .. 3,21.26 ..

ന തേന ശിരസാ തസ്യ മൃദൂനന്തൗ പാദപീഠികാമ് .
കൃതാം ജരിപ്രണാമൗ ച സമുപാവിശതാ ഭുവി .. 3,21.27 ..

അഥാസ്ഥാനേ സ്ഥിതേ തസ്മിന്നമരദ്വേഷിണാം വരേ .
സർവേ സാമന്തദൈത്യേന്ദ്രാസ്തം ദ്രഷ്ടും സമുപാഗതാഃ .. 3,21.28 ..

തേഷാമേ കൈകസൈന്യാനാം ഗണനാ ന ഹി വിദ്യതേ .
സ്വംസ്വം നാമ സമുച്ചാര്യ പ്രണേമുർഭണ്ഡകേശ്വരമ് .. 3,21.29 ..

മ ച താനസുരാൻസർവാനതിധീരകനീനകൈഃ .
സംഭാവയൻസമാലോകൈഃ കിയന്തം ചിത്ക്ഷണം സ്ഥിതഃ .. 3,21.30 ..

അവോചത വിശുക്രസ്തമഗ്രജം ദാനവേശ്വരമ് .
മഥ്യമാനമഹാസിംധുസമാനാർഗലനിസ്വനഃ .. 3,21.31 ..

ദേവത്വദീയദോർദ്ദണ്ഡവിധ്വസ്തബലവിക്രമാഃ .
പാപിനഃ പാമരാചാരാ ദുരാത്മാനഃ സുരാധമാഃ .. 3,21.32 ..

ശരണ്യമന്യതഃ ക്വാപി നാപ്നുവന്തോ വിഷാദിനഃ .
ജ്വലജ്ജ്വാലാകുലേ വഹ്നൗ പതിത്വാ നാശമാഗതാഃ .. 3,21.33 ..

തസ്മാദ്ദേവാത്സമുത്പന്നാ കാചിത്സ്ത്രീ ബലഗർവിതാ .
സ്വയമേവ കിലാസ്രാക്ഷുസ്താം ദേവാ വാസവാദയഃ .. 3,21.34 ..

തൈഃ പുനഃ പ്രബലോത്സാഹൈഃ പ്രോത്സാഹിതപരാക്രമാഃ .
ബഹുസ്ത്രീപരിവാരാശ്ച വിവിധായുധമണ്ഡിതാഃ .. 3,21.35 ..

അസ്മാഞ്ജേതും കിലായാന്തി ഹാ കഷ്ടം വിധിവൈശസമ് .
അബലാനാം സമൂഹസ്ചേദ്ബലിനോഽസ്മാന്വിജേഷ്യതേ .. 3,21.36 ..

തർഹി പല്ലവഭങ്ഗേന പാഷാണസ്യ വിദാരണമ് .
ഊഹ്യമാനമിദം ഹന്തും പരിഹാസായ കല്പ്യതേ .. 3,21.37 ..

വിഡംബനാ ന കിമസൗ ലജ്ജാകരമിദം ന കിമ് .
അസ്മത്സൈനികനാസീരഭടേഭ്യോഽപി ഭവേദ്ഭയമ് .. 3,21.38 ..

കാതരത്വം സമാപന്നാഃ ശക്രാദ്യാസ്ത്രിദിവൗകസഃ .
ബ്രഹ്മാദയശ്ച നിർവിണ്ണവിഗ്രഹാ മദ്ബലായുധൈഃ .. 3,21.39 ..

വിഷ്ണോശ്ച കാ കഥൈവാസ്തേ വിത്രസ്തഃ സ മഹേശ്വരഃ .
അന്യേഷാമിഹ കാ വാർതാ ദിക്പാലാസ്തേ പലായിതാഃ .. 3,21.40 ..

അസ്മാകമിഷുഭിസ്തീക്ഷ്ണൈരദ്യശ്യൈരങ്ഗപാതിഭിഃ .
സർവത്ര വിദ്ധവർമാണോ ദുർമദാ വിബുധാഃ കൃതാഃ .. 3,21.41 ..

താദൃശാനാമപി മഹാപരാക്രമഭുജോഷ്മണാമ് .
അസ്മാകംവിജയായാദ്യ സ്ത്രീ കാചിദഭിധാവതി .. 3,21.42 ..

യദ്യപി സ്ത്രീ തഥാപ്യേഷാ നാവമാന്യാ കദാചന .
അല്പോഽപി രിപുരാത്മജ്ഞൈർനാവമാന്യോ ജിഗീഷുഭിഃ .. 3,21.43 ..

തസ്മാത്തദുത്സാരണാർഥം പ്രേഷണീയാസ്തു കിങ്കരാഃ .
സകചഗ്രഹമാകൃഷ്യ സാനേതവ്യാ മദോദ്ധതാ .. 3,21.44 ..

ദേവ ത്വദീയ ശുദ്ധാന്തർവർതിനീനാം മൃഗീദൃശാമ് .
ചിരേണ ചേടികാഭാവം സാ ദുഷ്ടാ സംശ്രയിഷ്യതി .. 3,21.45 ..

ഏകൈകസ്മാദ്ഭടാദസ്മാത്സൈന്യേഷു പരിപന്ഥിനഃ .
ശങ്കതേ ഖലു വിത്രസ്തം ത്രൈലോക്യം സചരാചരമ് .. 3,21.46 ..

അന്യദ്ദേവസ്യ ചിത്തം തു പ്രമാണമിതി ദാനവ .
നിവേദ്യ ഭണ്ഡദൈത്യസ്യ ക്രോധം തസ്യ വ്യവീവൃധത് .. 3,21.47 ..

വിഷങ്ഗസ്തു മഹാസത്ത്വോ വിചാരജ്ഞോ വിചക്ഷണഃ .
ഇദമാഹ മഹാദൈത്യമഗ്രജന്മാനമുദ്ധതമ് .. 3,21.48 ..

ദേവ ത്വമേവ ജാനാസി സർവം കാര്യമരിന്ദമ .
ന തു തേ ക്വാപി വക്തവ്യം നീതിവർത്മനി വർതതേ .. 3,21.49 ..

സർവം വിചാര്യ കർതവ്യം വിചാരഃ പരമാ ഗതിഃ .
അവിചാരേണ ചേത്കർമ സമൂലമവകൃന്തതി .. 3,21.50 ..

പരസ്യ കടകേ ചാരാഃ പ്രേഷണീയാഃ പ്രയത്നതഃ .
തേഷാം ബലാബലം ജ്ഞേയം ജയസംസിദ്ധിമിച്ഛതാ .. 3,21.51 ..

ചാരചക്ഷുർദൃഢപ്രജ്ഞഃ സദാശങ്കിതമാനസഃ .
അശങ്കിതാകാരവാംശ്ച ഗുപ്തമന്ത്രഃ സ്വമന്ത്രിഷു .. 3,21.52 ..

ഷഡുപായാൻപ്രയുഞ്ജാനഃ സർവത്രാ ഭ്യർഹിതേ പദേ .
വിജയം ലഭതേ രാജാ ജാല്മോ മക്ഷു വിനശ്യതി .. 3,21.53 ..

അവിമൃശ്യൈവ യഃ കശ്ചിദാരമ്ഭഃ സ വിനാശകൃത് .
വിമൃശ്യ തു കൃതം കർമ വിശേഷാജ്ജയദായകമ് .. 3,21.54 ..

തിര്യഗിത്യപി നാരീതി ക്ഷുദ്രാ ചേത്യപി രാജഭിഃ .
നാവജ്ഞാ വൈരിണാം കാര്യാ ശക്തേഃ സർവത്ര സമ്ഭവഃ .. 3,21.55 ..

സ്തംഭോത്പന്നേന കേനാപി നരതിര്യഗ്വപുർഭൃതാ .
ഭൂതേന സർവഭൂതാനാം ഹിരണ്യകശിപുർഹതഃ .. 3,21.56 ..

പുരാ ഹി ചണ്ഡികാ നാമ നാരീ മയാവിജൃംഭിണീ .
നിശുമ്ഭശുംഭൗ മഹിഷം വ്യാപാദിതവതീ രണേ .. 3,21.57 ..

തത്പ്രസംഗേന ബഹവസ്തയാ ദൈത്യാ വിനാശിതാഃ .
അതോ വദാമിനാവജ്ഞാ സ്ത്രീമാത്രേ ക്രിയതാം ക്വചിത് .. 3,21.58 ..

ശക്തിരേവ ഹി സർവത്ര കാരണം വിജയശ്രിയഃ .
ശക്തേരാധാരതാം പ്രപ്തൈഃ സ്ത്രീപുംലിങ്ഗൈർന നോ ഭയമ് .. 3,21.59 ..

ശക്തിസ്തു സർവതോ ഭാതി സംസാരസ്യ സ്വഭാവതഃ .
തർഹി തസ്യാ ദുരാശായാഃ പ്രവൃത്തിർജ്ഞായതാം ത്വയാ .. 3,21.60 ..

കേയം കസ്മാത്സമുത്പന്നാ കിമാചാരാ കിമാശ്രയാ .
കിംബലാ കിംസഹായാ വാ ദേവ തത്പ്രവിചാര്യതാമ് .. 3,21.61 ..

ഇത്യുക്തഃ സ വിഷങ്ഗേണ കോ വിചാരോ മഹൗജസാമ് .
അസ്മദ്ബലേ മഹാസത്ത്വാ അക്ഷൗഹിണ്യധിപാഃ ശതമ് .. 3,21.62 ..

പാതും ക്ഷമാസ്തേ ജലധീനലം ദഗ്ധും ത്രിവിഷ്ടപമ് .
അരേ പാപസമാചാര കിംവൃഥാ ശങ്കസേ സ്ത്രിയഃ .. 3,21.63 ..

തത്സർവം ഹി മയാ പൂർവം ചാരദ്വാരാവലോകിതമ് .
അഗ്രേ സമുദിതാ കാചില്ലലിതാനാമധാരിണീ .. 3,21.64 ..

യഥാർഥനാമവത്യേഷാ പുഷ്പവത്പേശലാകൃതിഃ .
ന സ്ത്ത്വം ന ച വീര്യം വാ ന സംഗ്രാമേഷു വാ ഗതിഃ .. 3,21.65 ..

സാ ചാവിചാരനിവഹാ കിന്തു മായാപരായണാ .
തത്സത്ത്വേനാവിദ്യമാനം സ്ത്രീകദമ്ബകമാത്മനഃ .. 3,21.66 ..

ഉത്പാദിതവതീ കിം തേ ന ചൈവം തു വിചേഷ്ടതേ .
അഥ വാ ഭവ ദുക്തേന ന്യായേനാസ്തു മഹദ്ബലമ് .. 3,21.67 ..

ത്രൈലോക്യോല്ലങ്ഘിമഹിമാ ഭണ്ഡഃ കേന വിജീയതേ .. 3,21.68 ..

ഇദാനീമപി മദ്ബാഹുബലസംമർദമൂർച്ഛിതാഃ .
ശ്വസിതും ചാപി പടവോ ന കദാചന നാകിനഃ .. 3,21.69 ..

കേചിത്പാതാലഗർഭേഷു കേചിദമ്ബുധിവാരിഷു .
കേചിദ്ദിഗന്തകോണേഷു കേചിത്കുഞ്ജേഷുഭൂഭൃതാമ് .. 3,21.70 ..

വിലീനാ ഭൃശവിത്രസ്താസ്ത്യക്തദാരസുതശ്രിയഃ .
ഭ്രഷ്ടാധികാരാഃ പശവശ്ഛന്നവേഷാശ്ചരന്തി തേ .. 3,21.71 ..

ഏതാദൃശം ന ജാനാതി മമ ബാഹുപരാക്രമമ് .
അബലാ ന ചിരോത്പന്നാ തേനൈഷാ ദർപമശ്നുതേ .. 3,21.72 ..

ന ജാനന്തി സ്ത്രിയോ മൂഢാ വൃഥാ കല്പിതസാഹസാഃ .
വിനാശമനുധാവന്തി കാര്യാകാര്യവിമോഹിതാഃ .. 3,21.73 ..

അഥ വാ താം പുരസ്കൃത്യ യദ്യാഗച്ഛന്തി നാകിനഃ .

യഥാ മഹോരഗാഃ സിദ്ധാഃ സാധ്യാ വാ യുദ്ധദുർമദാഃ .. 3,21.74 ..

ബ്രഹ്മാ വാ പദ്മനാഭോ വാ രുദ്രോ വാപി സുരാധിപഃ .
അന്യേ വാ ഹരിതാം നാഥാസ്താൻസംപ്രേഷ്ടുമഹം പടുഃ .. 3,21.75 ..

അഥ വാ മമ സേനാസു സേനാന്യോ രണദുർമദാഃ .
പക്വകർകരികാപേക്ഷമവപേക്ഷ്യതി വൈരിണഃ .. 3,21.76 ..

കുടിലാക്ഷഃ കുരണ്ഡശ്ച കരങ്കഃ കാലവാശിതഃ .
വജ്രദന്തോ വജ്രമുഖോ വജ്രലോമാ ബലാഹകഃ .. 3,21.77 ..

സൂചീമുഖഃ ഫലമുഖോ വികടോ വികടാനനഃ .
കരാലാക്ഷഃ കർകടകോ മദനോ ദീർഘജിഹ്വകഃ .. 3,21.78 ..

ഹുംബകോ ഹലമുല്ലുഞ്ചഃ കർകശഃ കൽകിവാഹനഃ .
പുൽകസഃ പുണ്ഡ3 ഏതുശ്ച ചണ്ഡബാഹുശ്ച കുക്കുരഃ .. 3,21.79 ..

ജംബുകാക്ഷോ ജൃംഭണശ്ച തീക്ഷ്മശൃങ്ഗസ്ത്രികണ്ടക .
ചതുർഗുപ്തശ്ചതുർബാഹുശ്ചകാരാക്ഷശ്ചതുഃശിരാഃ .. 3,21.80 ..

വജ്രഘോഷശ്ചോർധ്വകേശോ മഹാമായാമഹാഹനുഃ .
മഖശത്രുർമഖാസ്കന്ദീ സിംഹഘോഷഃ ശിരാലകഃ .. 3,21.81 ..

അന്ധകഃ സിംധുനേത്രശ്ച കൂപകഃ കൂപലോചനഃ .
ഗുഹാക്ഷോ ഗണ്ഡഗല്ലശ്ച ചണ്ഡധർമോ യമാന്തകഃ .. 3,21.82 ..

ലഡുനഃ പട്ടസേനശ്ച പുരജിത്പൂർവമാരകഃ .
സ്വർഗശത്രുഃ സ്വർഗബലോ ദുർഗാഖ്യഃ സ്വർഗകണ്ടകഃ .. 3,21.83 ..

അതിമായോ ബൃഹന്മായ ഉപമായ ഉലൂകജിത് .

പുരുഷേണോ വിഷേണശ്ച കുന്തിഷേണഃ പരൂഷകഃ .. 3,21.84 ..

മലകശ്ച കശൂരശ്ച മങ്ഗലോ ദ്രഘണസ്തഥാ .
കോല്ലാടഃ കുജിലാശ്വശ്ച ദാസേരോ ബഭ്രുവാഹനഃ .. 3,21.85 ..

ദൃഷ്ടഹാസോ ദൃഷ്ടകേതുഃ പരിക്ഷേപ്താപകഞ്ചുകഃ .
മഹാമഹോ മഹാദംഷ്ട്രോ ദുർഗതിഃ സ്വർഗമേജയഃ .. 3,21.86 ..

ഷട്കേതുഃ ഷഡ്വസുശ്ചൈവ ഷഡ്ദന്ത ഷട്പ്രിയസ്തഥാ .
ദുഃശഠോ ദുർവിനീതശ്ച ഛിന്നകർണശ്ച മൂഷകഃ .. 3,21.87 ..

അദ്യഹാസീ മഹാശീ ച മഹാശീർഷോ മദോത്കടഃ .
കുമ്ഭോത്കചഃ കുമ്ഭനാസഃ കുമ്ഭഗ്രീവോ ഘടോദരഃ .. 3,21.88 ..

അശ്വമേഢ്രോ മഹാണ്ഡശ്ച കുമ്ഭാണ്ഡഃ പൂതിനാസികഃ .
പൂതിദന്തഃ പൂതിചക്ഷുഃ പൂത്യാസ്യഃ പൂതിമേഹനഃ .. 3,21.89 ..

ഇത്യേവമാദയഃ ശൂരാ ഹിരണ്യകശിപോഃ സമാഃ .
ഹിരണ്യാക്ഷ സമാശ്ചൈവ മമ പുത്രാ മഹാബലാഃ .. 3,21.90 ..

ഏകൈകസ്യ സുതാസ്തേഷു ജാതാഃ ശൂരാഃ പരഃശതമ് .
സേനാന്യോ മേ മദോദ്വൃത്താ മമ പുത്രൈരനുദ്രുതാഃ .. 3,21.91 ..

നാശയിഷ്യന്തി സമരേ പ്രോദ്ധതാനമരാധമാൻ .
യേ കേചിത്കുപിതാ യുദ്ധേ സഹസ്രാക്ഷൗഹിണീ വരാഃ .
ഭസ്മശേഷാ ഭവേയുസ്തൈ ഹാ ഹന്ത കിമുതാബലാ .. 3,21.92 ..

മായാവിലാസാഃ സർവ്വേഽപി തസ്യാഃ സമരസീമനി .
മഹാമായാവിനോദാശ്ച കുപ്യുസ്തേ ഭസ്മസാദ്ബലമ് .. 3,21.93 ..

തദ്വ്യഥാ ശങ്കയാ ഖിന്നം മാ തേ ഭവതു മാനസമ് .
ഇത്യുക്ത്വാ ഭണ്ഡദൈത്യേന്ദ്രഃ സമുത്ഥായ നൃപാസനാത് .. 3,21.94 ..

ഉവാച നിജസേനാന്യം കുടിലാക്ഷം മഹാബലമ് .
ഉത്തിഷ്ഠ രേ ബലം സർവം സംനാഹയ സമന്തതഃ .. 3,21.95 ..

ശൂന്യകസ്യ സമന്താച്ച ദ്വാരേഷു ബലമർപയ .
ദുർഗാണി സംഗൃഹാണ ത്വം കുരുക്ഷേപണികാശതമ് .. 3,21.96 ..

ദുഷ്ടാഭിചാരാഃ കർതവ്യാ മേത്രിഭിശ്ച പുരോഹിതൈഃ .
സജ്ജീകുരു ത്വം ശസ്ത്രാണി യുദ്ധമേതദുപസ്ഥിതമ് .. 3,21.97 ..

സേനാപതിഷു യം കേചിദഗ്രേ പ്രസ്ഥാപയാധുനാ .
അനേകബലസംഘാതസഹിതം ഘോരദർശനമ് .. 3,21.98 ..

തേന സംഗ്രാമസമയേ സന്നിപത്യ വിനിർജിതമ് .
കേശേഷ്വാകൃഷ്യ താം മൂഢാം ദേവസത്ത്വേ ന ദർപിതാമ് .. 3,21.99 ..

ഇത്യാഭാഷ്യ ചമൂനാഥം സഹസ്രത്രിതയാധിപമ് .
കുടിലാക്ഷം മഹാസത്ത്വം സ്വയം ചാന്തഃ പുരം യയൗ .. 3,21.100 ..

അഥാപതന്ത്യാഃ ശ്രീദേവ്യാ യാത്രാനിഃ സാണനിഃസ്വനാഃ .
അശ്രൂയന്ത ച ദൈത്യേന്ദ്രൈരതികർണജ്വരാവഹാഃ .. 3,21.101 ..

ഇതി ശ്രീബ്രഹ്മാണ്ഡമഹാപുരാണേ ഉത്തരഭാഗേ ഹയഗ്രീവാഗസ്ത്യസംവാദേ ലലിതോപാഖ്യാനേ ഭണ്ഡാസുരാഹങ്കാരോ നാമൈകവിംശോഽധ്യായഃ
ഓം. P.R.IYER 21.4.2024

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണമ്/ഉത്തരഭാഗഃ/അധ്യായഃ_21&oldid=57274"
ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്

▪